

Sepedi

Kgato

# Kwena ya Leswena

3A



Charlotte Galane



**Ditlhaka (poeletšo)**

tw & nw

**Ditlhaka tše diswa**

sw & kw

**Kwena ya Leswena**

**Sepedi**

**Kgato: 3A**

ISBN: 978-1-77981-489-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Charlotte Galane

Moswantšhi: Karma Bosman

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatišo ya mathomo 2023.

# Kwena ya Leswena



**Charlotte Galane**

Nokeng ya Swike go be go dula kwena ye kgolo-kgolo. Leina la kwena yee be e le Kwakwarapa. Kwakwarapa o be a le noši. Go be go dula go homotše go rile tuu mo nokeng.





O ile a raka diphedi kamoka gore a nwe  
meetse a ka nokeng a le noši.

O be a kwana le go swina diphedi ka yena.

Mosegare o be a kwakwalala leswikeng le legolo.

A fela a swiela ka mosela wa gagwe mo mobung.





Ka leswiswi diphedi ka yena di be di leka go nyonyoba gore di nwe meetse.

Kwakwarapa a di bona a leka go di swara.







Ba kwana go boledišana le yena.

Kwakwarapa a ngangabala. Noko a botša Kwakwarapa thomo ya gagwe. Diphedi kamoka di swanetše go abelana meetse.

Kwakwarapa le Noko ba se kwane.  
Kwakwarapa a re: Ga go tsebagale go bona  
kamoka gore, ke nna kgoši ya noka ya  
Swike. Ga go yo a dumeletšwego go nwa  
meetse ka nokeng ya ka.

Noko a boela morago a nyamile.





Noko a boa le pego. A bega gore Kwakwarapa o sa ngangabetše.

Diphedi tša bea molaba gore di sware Kwakwarapa.

Mesong yeo molaba wa tanya Kwakwarapa

Kwakwarapa a radia legotlo gore le mo lokolle

Kwakwarapa a leka go phonyoga.





Diphedi tša mmona tša mo swara, gomme  
tša mo kukela go kgoši Tlou.

Noko ya bega Kwakwarapa go kgoši. Hlong ya re, “Mong Mabu, kgoši Tlou! Kwakwarapa o gana ge re enwa meetse nokeng ya Swike. Kwakwarapa o be a thothomela.





Kgoši a re “O leswena wena Kwakwarapa!  
Lehono ke la mafellelo o ganetša diphedi go  
nwa meetse a noka ya Swike. Re ka se go  
dumelele go kweša diphedi tša naga ya ka  
bohloko.”

Kgoši o be a swabile kudu. A re, “Kamoka le ba ka. Methopo ka moka mo nageng ya ka e swanetše go abelanwa.”

Kwakwarapa a nyamišwa ke seo a se dirilego.







Kwakwarapa a kwešiša molato wa gagwe.

A kgopela tebalelo go diphedi kamoka.

Diphedi tša boledišana.

Tša kwana gore di mo swarele.

Go tloga fao diphedi tša phela kamoka ka  
lethabo.

Tša kgona go nwa ka nokeng ya Swike ka  
tokologo.





## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tingyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlanjana

### Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapu
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlae
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moorri ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele wa serapa sa diphoofole

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

